

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. .... 2 céntims.  
 Fòra de Palma » ..... 2 1/2 »  
 Números atrassats » ..... 4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com a ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## DESFRESSOS Y DESFRESSATS.

Sa paraula pagesa *frëssa* significa lo mateix qu' un *desfrés* o un *desfressat*, y donariam una col-lecció de L' IGNORANCIA à n'es futur escriptó de sa *Gramàtica Mallorquina* porque mos digués quina d' aquèstes paraules vé de més bona casta o d'u es papés més nèts, si creguessem qu' aquest futur màrtir hagués de fé cás de L' IGNORANCIA.

Confés qu' he cavilat molt per endeviná aquest *fenòmeno* gramatical; però m' he quedat tan dejú com ántes. Hauria cregut qu' era un càstich de Déu per trobarmos à sa Corema, si no hagués pensat que s' experiència mos enseña que sa gramàtica es vianda prohibida de carnal y tot. Y no es qu' aquelles paraules no duguen ben espinzellada sa carta de seguretat y sa cara ben descuberta; però per moltes paraules sa cedula vezinal es una *frëssa* y sa cara una *carella*. Y vat' aquí en que s' assemblan hòmos y paraules.

Y ara me preguntareu perqu' he esperat sa Corema per parlá de desfressos. Primerament, porque sa fruya fòra temps, si es més desabrida, també es més apreciada y més cara, y no podem anà quantre sa corrent: després, porque L' IGNORANCIA per fòrça ha d' essè afec-tada des halls de *Piñata*, y ja que no pòt segà, espigola: y últimament, porque el dia d' avuy à cap temps hey ha manco desfressats qu' es derrés dies.

No volem parlá de ses *frësses* que van à n' es ball o à fé la rua porque aquesta casta d' auells, oferejan tots es contrasts de sa loqueria: sa veritat més clara y sa mentida més gròssa, s' Evangelí y es mito, s' axioma y s' absurdo, reunits à una mateixa cara y à una mateixa *careta*, y un escriptó ignorant en que filàs primé aquest ram y posás es pèus ben plans, tan mateix no'n treuria aguyé.

Per part méua vos puch dí que'n vatx veure un qu'anava de *Sultan* y en efecta té tot un *serrallo*: y se llevá sa *careta* per alená una *emperatriz* romana que

tots hauriau dit de seguida qu' era aquella famosa *Messalina* que no li agrada van ets hòmos. Y jquants de caps d' ase que cubrexan un front de *idem!* jquants de caps de bòu que tapan una tésta boñarruda! jquantes monèyes que duen cóua y se fan ròtlo de sa cóua! Y si d' axò en deduhim una lley, llavò à lo milló vos trobau amb un gorà que no més va vestit de ruch, amb una bruxa vestida de mònja, amb un *Fausto* vestit de *Mefistófeles* y amb docentes *Mefistófeles* desfressades de Margalides.

Y no es que sia contrari à n' es desfressos que ja sé pròu que, des que'l Dimòni (¡Jesús, Sant Antoni!) se desfressà de serp y Eva de Dimòni tentadós, estan autorisats per ses Sagrades Escriptures, y son tan antichs com el mon, y servexan per tapá cèrtes vergünes que no estarian bé à sa llum del dia; però no vuy entrá dins un camp tant llenagadís, per pò de pegá de morros (es mallorquins y ets animals som tots uns amb axò de morros) y batrem sa mica de seny que me queda per sa mica de falta que vos faria à vòltros, estimats lectors de L' IGNORANCIA.

Aquests desfressos son com sa flò des camp, com sa clarò des llampuch, com s' honradés de cèrtes personnes y com tants d' altres refusos poèticxs, qui néxan, brillan, mòren y se convertxan amb una mica de cèndra. Y encara si totes ses *frësses* parásen en cèndra, mal y no tant; moltes páran en podridura y fan mala olò; y no necessitan cèndra à n' es cap, y la ténen dins es cò. Però de-xém anà sa cèndra que no fés llaxivada.

Per lo tant no parlaré d' aquests desfressos que podria anomená interinos o provisionals, si no heu haguessen de prendre malament cèrts partits històricxs, y qu' ara anomenaré volandés; sinó des permanents, constants, etèrns; desfressos crònichs que vérán ses revolucions diluvianes, desfressos *impermeables* qu' estarán convidats à ses derrières convulsions de s' humanitat.

Així com ets ases véys no s' alteran des poñidó axí hey ha matèries que ténen una resistència passiva extraordinaria; un d' aquests lleñams es es suro.

Es desfressats de que parl duen *careta* de suro: però d' un suro tan prim, tan dòcil, tan transparent, que solament uns uys de xabetllí el pòden endeviná perque ben fàcilment se confon amb sa pell de sa cara y amb so cuyro de s' ànima (també hey ha ànimes forrades d' aquest suro, y per axò hey ha metges lloscos que no les han trobades may.) Supòs qu' es à fòrça de rentarsé amb *leche de Venus* y altres potingos qu' arriban à aplegà moltes dònes un cuyret *sui generis*, llubent, que té un pòch de retiransa à sa cónna, d' ahont los vé segurament es nom de *jamones* (respèct aquest gènero, però preferesch es masculí amb tòmàtiga); ydò bé, es cuyro de sa *careta* des nòstros desfressats es encara més fi, més invisible, y per axò es tan acusat y tant de durada.

D' aquesta tendència universal es es desfrès, tal vtgada en té sa culpa sa naturalesa, que de tant en tant mos déixa veure xerafs vestits d' infantons, àngels amb apariència de donzelles, benaventurats en carn humana, màrtirs celestials desfressats de mònges de la Caritat o de mares de família; però ets hòmos son el Dimòni per convertí en pedres es pá, y per imità cap en es mal ets exemples que sa naturalesa mos dona cap en es bé.

Y si sempre es estada marcada s' afició à n' es desfrès, podeu pensá si haurá progressat en aquest sitgle de *frësses* y progrés. Pégau una uyada à s' humanitat; *tiranos* amb barratina vermeya, y reys amb so *domino* de sa voluntat nacional; escolans amb mussa y capellans amb bòyna; malfaneres superbioses amb mantes de *beata* y sàtrepes amb tòga; jovenets amb sa ruada cròsta des cinisme y fadrins veyardos amb fesomía de monèya; filosòfs paperistes y paperistes trascendentals; frares sense cingol, ni corretja y *Tenorios* amb capulla, y trecents milions d' egoistes amb màscara humanitaria, filantròpica y caritativa.

Però aquests sérss pertenexan à s' humanitat que pareix viva: també es mòrts s' agradan de desfressarsé. No vuy parlá des *Sants Lloissets* y ses *Porissimets*; recordau ses *Mare de Déus* del Cárme,

y ses flocadures blanques des cotxos, y ses arengues de Cementèri, y es sueltos des diaris, y... *Paz á los muertos.*

Y ventura si's desfrés se concretás à n'es reyna. *animal*; també están ferits des mateix contatge es *vegetal* y es *mineral*: ses fieres son ets únichs sérss que mostran sa pell y ses ungles. Sense contá sa llébra qu'es gat, ni es moltó qu'es cabra; tenim pols per farina, farina per sucre, tintura per ví, y amidó per llét; aygordent d'industria, oli d'industria, cafè d'industria, tabach d'industria y medicines d'industria. Tenim papé vestit de moneda, accions qu'amagan passions, *bons* que son *malos*, *primas* que serán ses derreries de s'homo, irregularidats que parejan estafes, y operacions que s'assemblan à ròbos. Y, ¿que no tenim? Paños inglesos d'Alcoy, randes de Bruseles de Barcelona, y Champañy de tots es països de l'Univers. Cafè de Moka, tabach de l'Havana, té de la China, *polvos* de coral, *Revalenta*, dok's, pomades *Martin* y totes quantes paparrutxes ha pogut inventá sa fam de desfressarsé. ¿Què diré? Ara que s'Ajuntament havia comprès qu'es clima de Mallorca era sèch y feya còm que volé sa canalissació per *in sæcula sæculorum* ara justament es clima de Mallorca s'ha desfressat de tal manera que ningú diria que no fós plové.

Y vuy passá per alt ses regions artísticas perque de sa font des Mercat y des brolladó de la Rambla y des monuments góticchs, y d'ets edificis *árabes*, y de moltes pintures, y gravats, y poesies y altres herbes no sé qui'n té sa culpa: lo qu'es ets autors es segú que no u volian fé.

Comprehend perfectament aquesta afició universal à n'es desfrés y fins y tot la crech digna d'alabansa perque à la fi repòsa amb so desitx des millorament individual. Rés té d'estrañ qu'es pòbres vulgan anà vestits de senys, que ets ignorats se pòsin uyeres y qu'es viciosos s'abrigan amb sa capa de sa virtut. Es llop amb sa pell d'auveya, encara que perjudicial y repugnant, té qualque cosa de natural y à més à més sòl mostrá ses oreyes fent reverència à sa bondat. S'hipocresía es un elogi mut però incontrastable à sa virtut; lo que no passa es s'hipocresía des vici. Aquesta si qu'es fruya del temps y fruya podrida casi sempre abans d'hora. Aquests desfressats son es qui fan gala d'imperdat, d'atehisme y de brutalitat; pertenexan exclusivament à sa rassa humana, ets animals, ses plantes y ses pedres no obran may quantre sa naturalesa. Aquests no son sepulcres emblanquinitz, sinó tombes ubertes qu'empèstan tot lo que ténen pròp. Los conexeriu fàcilment, ells mateixos se donan à conexa y per axò fan més dy y ménos mal. Ventura que son pòchs; es *móns-truos* no son freqüents à sa naturalesa.

TOROL.

## SA MÁ DES MORO.

1731:

### RONDAYA HISTÒRICA.

—M' estimes, María méua?  
Te fà, es méu amor, félis?  
—Si som félis me preguntes?  
Me preguntes si t'estiu?  
No vèus qu'es rigors de l'Onclo  
Per tú enamorada arrisch,  
Qu'estich trista y desolada  
Quant tú estás ausent de mí?  
¿Que'n el mon no hey ha alegría  
Si devòra tú no estich,  
Que ni es sol ni ses estrelles  
Alegran dia ni nit  
Si amb vèu tènra y cariñosa  
Dolses paraules no'm dius?  
¿Que si t'estiu me demanas?  
Còm t'ho podré repetir!  
Tot s'ardó del sol que crema  
Es deserts des téu país,  
Repleguel dins una brassa,  
Col-loquel dins es méu pit,  
Y des volcan que'l devòra  
Solament serà un caliu.  
—Ay, Marieta adorada,  
Estrella des méu camí,  
Consòl de sa méua vida,  
Bálsam des méu còr ferit;  
Blanca còm sa flò olorosa,  
Des tarongé y des jasmí,  
Ròssa còm s'aula que'n néxa  
D'òr es camps d'Africa tiñu,  
Hermosa més que ses ròses  
Que té Algé à n'es séus jardins!  
Si perque pugues comprende  
S'amor que sent, necessit  
Arrancarmè ses entrañes,  
Des méu còr fernè bossins,  
Fertè un dò de ma existència,  
Y à baix des téus péus morí,  
Parla, María, demana,  
Que tot serà concedit  
Sòls perque pugues conéxa  
Fins ahont à estimarté arrib.  
Ja crech en Déu: no es Mahoma  
Es Déu que jò vuy tení:  
Vuy es téu Déu, que sa glòria  
M' ha dat, traguentmè des lloms,  
Perqu'amb tú m'ha fet conéxa  
Ets àngels y es xerafins.  
—Ay, Majamèd de ma vida,  
Còm m'agrada lo que'm dius!  
Si tú à essem cristià arribassés  
Dant à n'es méu esperit  
Tranquilidat y ventura  
Qu'ara no'm déxes tení,  
Tú'm tendrías per esclava,  
Y si dàrles fós precís  
Per tú, Majamèd, daría  
Mil vides, si en tengués mil.  
—Digués, ydò, hermosa méua,  
Y ascolta bé lo que't dich:  
Si jò fós molt rich, y un dia  
Ferme cristià decidís,  
Sense mirá si he estat mòro  
¿Te casaries amb mí?  
—Sí, Majamèd; y si'm jures  
Fertè cristià, còm has dit,  
Jò seré s'espòsa téua.  
—M'ho jures, María? —Sí.

—Ydò ascolta: ara una cosa  
En secret te vaxt à dí;  
Més si es secret no guardasses  
Y qualeù el mos descubris,  
Mira, que ses nòstres vides  
Corrian gran perill.  
Jò ténc d'adquirí riqueses  
Que d'altri m'han de vení,  
Però son à l'Argelia  
Y allà he d'anà de precís.  
Si jò t'demanás à l'Onclo,  
Es nòstro amor descubrint,  
Es segú que no voldría  
Per nebot un mòro vil,  
Y me crenria un hipòcrita  
Si en cristià em vés convertit.  
Per llevá recèls y obstacles,  
Jò tròb que lo més senzill  
(Y no t'assust es projecta,)  
Seria... tots dos fogí.  
Mos n'anam à Algé: molt pronta,  
Cobrant s'herència, som rich:  
Allà abràs sa fè de Cristo,  
Y en sèbre el Pare Martí  
Que som casats, y ditzosos,  
Y téns amb mí un bò marit,  
Es séu perdó mos envia  
Y mos ne tornam vení.  
¿Que tròbes, María méua,  
D'aquest plà que t'he descrít?  
—Si fertè cristià me jures,  
Dispón, perqu'amb tú confiy.  
Amb paraules còm aquestes  
Passáren tota sa nit;  
Qu'à les dotze comensáren  
A prendre aquest cap de fil,  
Y quant tocava es rellotge  
Les quatre des dematí  
Encara les se tenían  
Còm si fossin dos molins.  
No sé còm se compongueran  
Per podè está tan tranquil  
Xarrant hòres y més hòres  
Sense temó d'essè vists:  
No sé si plegats estavan,  
O si estavan, 'nem à un dí,  
Ella à sa cambra, y es mòro  
A s'estudi, dà s'altra pís.  
Sòls sé que bén bé es sentian  
Amb qu'es parlàssit pelit,  
Tan petit, que sa conversa  
Sòls la poguérén sentí  
Es qui va compòndre es llibre  
D'ahont sa *Rondaya* copiy,  
Y, jay Déu! un'altra persona  
Que més valdría dormí.  
¿Sabeu qui era? El pòbre tio,  
Que tant s'hivèrn còm s'estiu  
Dormia còm un prevèra  
Fins qu'es sol era sortit,  
Y justament aquell dia  
Volgué Déu qu'es desxonidis  
Més dejorn qu'altres vegades;  
Y es senà, botà des llit,  
Y mèntres, resant un Crèdo,  
S'entepinava es xoquins,  
Sense entendre ses paraules  
Conegué amb aquelli xiú-xiú,  
Que festetjant estarían  
Es mòro y es xerafí.  
Y amb calsons blançhs, barratina,  
Un mal llum y un bò vencís,  
O llendéra, d'corretjades,  
O jugueta per l'estil,  
Se n'hi va anà *piano, piano*,  
Los comparagué allà es mitx,  
Y los va dà una assotina  
Que s'en xupáren es dits.  
Còm no sentí cap paraula,

Ja may pogué presuní  
Que la còsa fós tan sèria  
Còm aquells dos bigarnius  
L' havian imaginada  
Ben xalests y desxondits;  
Y es va contentà, ipòbre home!  
Còm si tot parás aquí,  
En dà a n'es mòro es despatxos,  
Ferlì à ella quatre crits,  
Y tení desd'aquell dia  
Ses claus davall es coxi.  
¡Ses claus! Ja era tart: es mòro  
Tot heu havia previst,  
Y ja tenta claus falses  
Per quant convengués obrí  
S'entrada, es *recibidero*,  
Sa cambra y es passadís.

## ALIQUID.

(Continuad.)

## ES CONSERVATORI BALEAR.

Es diaris han dit aquests dies que sa darrera Junta general d'*Es Conservatori* ya durá de les quatre des capvespre fins à las dotze de sa nit.

Segons ses paraules d'un Sòcio era sa guerra de ses cames quantre es cap.

A la fi es partit de ses cames ò sia d' es ball va triufà per gran majoria de vòts.

No es raro; per cèda cap hey ha un jòch de cames.

Mos pareix sentí sa música d'un *wals* y que tres ò quatrecents pareys de sabates botan sense compassió demunt ses costelles d'*Es Conservatori* agonisant.

Mos pareix qu'es llums venecians que, conforme diuen adornavan dimars passat à vespre sa fatxada, eran llums funeraris il-luminant un cadávre....

Fá uns quants anys nasqué plé de vida aquest establliment fundat per fomentá sa música y enseñarla pòch ménos que de franch à n'es que no ténen, per doná per amor de Déu es pá de s'âma à n'es que no'l pòden comprá. Ses primeures dificultats, ses més espinooses estaven vensudes; y en veritat es una llàstima qu'haja de morí una institució tan noble y caritativa.

Creix dins una familia pòbre un infant qu'amb un carbó pinta demunt s' emblanquinat figures que fan presençà un talent artístich, à tal volta cantusa ja amb instant maravillós un tròs d'òpera sentit à la ventura. ¿Què vol di axò? Un tresò de glòria y de fortuna, una mina amagada y que será perduda, perque aquella familia no té per pagá mestres... Per axò son ses Academies de Belles Arts y es Conservatoris; y ets egoistes qu'els se plaïan un pòch de sacrifici per donàrlos vida, ni miran p' es bé de tots ni miran p' es bé seu. ¿Qui sab si qualche dia tendrán frys que no podrán lluhí ni aprofitá es seu gèni per falta d' una societat protectora?

Però, mos dirán: ¿què té de raro qu'es

jovent vulga ballá? ¿Què té d'estrañ qu'es qui no ténen pessetes demés vulgan trèure tot es such possible de sa que donan? Sa pòrta ténen ubèria per allistar-se à altres sociedats ahont tendrán ball cada setmana y metge de franch. Cada cosa en es seu llòch.

Es veritat qu'un profeta va ballá devant L' Arca; però precisament perque aquell no era llòch de ballá, no li va caure bé à sa séua dòna segons conta la Sagrada Escriptura.

Uns quants Sòcios, descontents de sa Junta Directiva, proposáren quantre ella un vòt de censura... Sabem qu'aquesta Junta havia aumentat de dues ò tres es número de classes d'*Es Conservatori*; sabem que tractava de comprá un piano per accions à duro cada una y que cada Vocal s'havia compromés per déu ò dotze. ¡S'usa arc per axò doná vòts de censura?

Déu mos fassa bons!

X.

## REFRANS PAGESOS DES MÈS DE MARS.

Sòl de Mars, pigues y bards.  
Trôna de Mars, mal anirà.  
De flòs de Mars, fruyt no'n vendrà.  
Boyres de Mars, frét à n'es Matx.  
Mès de Mars, pigards.  
Quant Mars fà d'Abril, Abril fà de Mars.  
Una oronella no fa estiu.  
Falsa primavera, engana es bestiá.

## XEREMIADES.

Un amich nòstro mos ha advertit que à ses funcions de Corant-hòres qu'es tres derrés dies se feran à la Sèu amb sa solemnitat acostumada, es còro de seminaristes va dí: *jaquí som jò!* y à ses matines y à n'els altres réssos demostrarà que no plaïan ses vèus ni s'esperit.

¡En nòm de Déu que veym que no son muts ni están empagahits d'alabar à Déu!

Servesca de satisfacció à tots aquells que diuen que se picaren quant L' IGNORANCIA los digué lo que havia dit un forasté, sobre si deyan ò no deyan ets *Ora-pro-nobis* de sa lletanía dins la Sèu. ¡*Firme la voz...!* etc. etc.

¿Pérqu'és axò que à n' es llòchs més públichs de Ciutat y de bell de dia quant més necessari es un municipal manco l' troban?

Fá pòchs dies qu'una catèrva d'atlòts movia y apedregava un pòbre home en mitx des Born pérque era mut. Bé ceràrem y miràrem per veure si un em-

pleat de 's Municipi hey posaria correc- tiu. No'n verem cap per nat señal en tot allò, y aquell pòbre mut hagué d'agonçà ets impropòris d' aquell axam de estudiants petits.

S' altre dia també una comparsa de desfressats feya còses de molt mal veure p' es carrés y plases d'aquesta Ciutat y encara que no hey faltava gent qu'heu miràs y que los acompañás, no per axò hey havia cap municipal que los gordàs y tengués esment.

Casi, casi, mos ho farán creure aquells que dinen qu'heu fan apòsta d'amagar-sè en veure que son necessaris.

Tant engolosinats anavan ets atlòts aquests derrés dies que fins y tot s'atre- vien à prendre ses rudes de confits que ses senyors tenian amb ses mans. ¡Heu vist may atraviment còm aquest? Sa culpa la ténen es séus pares que no els enseñan à respectá lo que no es seu; ni siquiera à tení mòdos amb sa gent.

¡Còm que ja no sia pecat es robá!

¿Quina la déu havè feta es cadafal des Born que dimecres passat que va essè es dia primé de Corema el fèran morí de mala mòrt? Segurament havia donat qualche bromà pesada y s' Ajuntament volgué que anàs à prendre cènra ò al manco à ferné. ¡Ja'n sabia de còses aquest cadafal! Quina llàstima que no haja pogut nombrá hereté de sa séua ciència per conservá memòria de moltes convèrses d'enamorats que va sentí y d' altres còses curioses que va veure. Vat' aquí perque devian essè pesades molts de pichs ses bromes que donava qu'haurán estat causa de sa séua mòrt.

Donam les gracies à n'*Es Conservatori* y à *Sa Farinera Balears* p' ets atents escrits que mos han passats, y per sa deferència que los mereix aques- ta redacció.

## COVERBOS.

Un soldat de cavalleria, pagès ma- llorquí, molt malanat que may fèya pet- jada bona, un dia tengué s'ocurrència de vendre es seu cavall, malgastant es pòchs doblés que'n va trèure amb *pò- ros fuyes*.

Es dia qu'ley hagué revista, s'hi presentà à peu y sense cavall; es Sargent li preguntà perqu'es presentava d' aquella manera y ell confessà es sén delictes.

Es Sargent doná part à n'es Capità y aquest l'envià à demanà. Quant hey comparagué li preguntà per quina rahó havia venut es cavall; y es soldat amb

gran tranquilidat esposá ses séues rahons d'aquesta manera:

*Mi Capitan..... He vendido mi caballo porque cuando anavam á la guerra y sentia es renou de las balas, fogia; y yo no vuy consenti tener un caballo tan malo y covarde.*

\*  
Un amo de posessió una vegada arrambá es cinch dits à un porqué que havia fét tala.

—Xau fé, (va dí es ferit,) qu'es ravells tornarán uyastres.

D'es cap d'un grapat d'añs ell ja va esse un fadri acabat y un dia encontrá aquell amo que li havia tocat es coll que se'n anava à la vila demunt un aset.

—¿L' amo, (digué aturant s'animal per ses riendes,) vos recòrda de còm estava amb vos y me pégareu y que vos vatx dí qu'es revells tornarian uyastres? Ydò, ja hey han tornat: y axí devallau y vos tornaré es jornal.

—Ca, hòmo, (deya l' amo,) déixa aná axò. ¿No veus qu'ets atlòts han de menesté de vegades que los penguin?

—No m'empatx dé rahons: devallau y mos veurem de prop.

Quant l' amo va veure que la cosa anava seria, devallá de s'ase y à n'es parexa havia de caure amb sa càrrega de xexanta añs que duya dalt s'esquena: s'acòsta à n'es seu antich missatge y de còp descuyt l' amarra p' es coll, el tira d'esquena en terra, li péga un parey de potades y el dexá estès.

—Ell aquests ravells no han tornat uyastres del tot encara: los haurem de deixá crèxa un pòch-més, (digué l' amo puixant dalt s'ase y prenguent cap à la vila.)

## CORRESPONDENCIA.

*Madrit 1.<sup>er</sup> de Mars de 1881.*

SEÑO DIRECÒ: Avuy segons résa es pronostich es es dia primé de Mars de l'any de gracia 1881: el Sant Angel de la Guarda.

¡Bòn dia! per aquells que cereavan na Maria per sa cunya y l' han trobada.

¡Bòn dia! per aquells qu'amb sa girada de truya còbran sa primera paga y paupan moneda fresca:

¡Gran dia! per mí, pòbre malanat qu'escrich aquesta primera carta à L' IGNORANCIA.

Lectors d'aquest setmanari, populà à Mallorca y fòra Mallorca, à tots vos escemet amb respecte y vos desitx de tot bon cò.

## SALUT Y PESSETES.

Tothom parla de sa fèsta qu'es Duchs de Fernan-Nuñez han donada en es seu aristocràtic palau.

També jò vos ne vuy parlj; però no diré una paraula d'es diamants y altres pèdras que convertian sa casa d'es Duchs, amb una espècia d'Argenteria: sòls vuy donarvos una noticia.

A un raconet de lo qu'aquí diuen *sa serra*, un pòch apartats d'es bogiòt hey havia un ròlo de señòs y señores que sentian lleigí L' IGNORANCIA y aplaudian es romans *Sa Ma des Moro*.

M' hi vatx acostá y s' eco de sa llenço pàtria va fè palpitá es mèu cò de Mallorquí.

Tots avian nats baix des nòstro cèl: eran es Nets, Sales, Cotonés, Caros, Dametos y Fortuñys, representants des Marquesos de La Romana y de La Cenia y es Comptes de Peña-Ramiro, Zavellà, Sallent y Orgaz.

Per s'alegría que me donaren, publich agratis es seus nòms.

A devòra es palau qu' habita es gran Cardenal Cisneros, hey ha una caseta de mal aspècta ahont diuen qu' hey surt pò.

Molta gent se preocupa d'es cás y assegura amb gran misteri que devall terra se sent un rendu estrany acompanyat d'un moviment de trapidació.

Tothom pregunta ¿qué serà? mènos jò, (ignorant havia d'esse) per esplicarho à lo ignorant: es sa punta d'una barrina.

A sa ciutat de Vitoria fà molt de temps que trebayan à un pou artessià y puñan y puñan amb una eyna que ja té una gran llargaria, y que còm es natural, ha de foradà à qualche part que no tengan noticia des tal forat.

Ydò bòno, aquest cás es igual: sa punta de una gran eyna còm aquella, espècia de barrina, malavelja sortí, foradant per sa casa ahont se sénten tan grans rendous; y vatx aquí es mamaus y ses bubòtes d'es carré d'*El Sacramento*.

La cosa es clara, seño Directò, perque està en térmes; y axí y tot ningú l' ha explicada còm jò l' esplich.

¡Y à Madrit parlarán d' ignorancia!  
A un altre assunto .... y endavant ses atxes

En es carré de Jacometrezo fà pòch temps que s'hi ha establít una pasteleria, que l' amo per amor à sa seu terra l' ha batida amb so nom de Mallorquina. Ha resolt es problema de fè ensaymades à Madrit tan bònes còm à Mallorca y té sa casa, tot lo dia, de gom en gom: en vén més de docentes dotzenes.

—Diga V., Antonio, (deya abí una señora à n'es missatge,) en Palma, por lo que veo, hay buenos pasteleros.

—Si señora, (digué En Tòni), los hay de buenos, casi mecores que à Madrid. A los pasteleros de Mallorca solo les falta un poco de oco, y galanía y llemپieza; pero una vegada en Madrid nos civilsemos y les civilisemos á ellos.

Sa señora va fè sa mitja y s'en va anà; però jò qu' estava un pòch amoscat per lo de sa llemپieza, li vatx dí:

—Ascolta, Toniet, instrument del buf, alba-ca, eyna, alet y altres herbes, jò abont trèus qu'à Mallorca son bruts, grandissim renegat?

—Sí, seño, l' hey diré. Tots es sistentes que vénen à comprá aquí, los castiguen per lo mateix, per sa llemپieza; y ahí que no está lluñ, han tancat es sistente del Caneral Casuela, perque no tenia llimpio es cavall.

S' aygo d' abí espantá ses masquereres, y *El Prado* y *La Castellana* parexian un desert.

Sòls ses masqueròtes que vénen des barrios baxos, cubèrties d'estorins y camíes de dòna amb sa cara teñida de negra, no abandonan es camp.

Dues d'aquestes comparses s'han envestides avuy demati à n'es carré de Fuencarral y s'han fetes ses gosigòyes ben endins. Ses pèlles, cañes, paraygos y altres ormetjos han fèt es seu papé, y no sé ahont hauria arribat si la justicia no hagués comparagut.

Un vestit de turch ha pagat per tots. Quant l' he vist el trèyan d' una potecaria, plè de benes y pedassos, cubèrt de sanch.

¡Pòbre turch!

Sempre seu, Seño Directò, amich affm. y S. S.

UN VEHÍ DE LLORITO.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Dimecres es es primé dia de Co- rema.

SEMBLANSES.—1. En qu' es doblegan abans de morirse.

2. En que v' ubans de Pasco.

3. En que sòl sortí cada dia à sa matraca hòra.

4. En que té pel.

TRIÀNGUL....—NOTA. Se fa precis correigi una equivocació que consisteix en que sa 3.<sup>a</sup> retxa ha d'esse sa 4.<sup>a</sup>, y sa 4.<sup>a</sup> sa 3.<sup>a</sup>, y donarém sa solució dissapte qui vè.

CAVILACIÓ....—Cat.

FUGA.....—Ase magre tot son moscas.

ENDEVINAYA.—Un libret.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—Sa Comparsa des Carnaval.

Cinch:—Metirrotzini.

Unes quantes:—L' amo de sa monèya.

Y una no més:—Es qui tenian billet à sa rifa de Madrit.

## GEROGLIFICH.

BENET I  
RI : GP D : ALIII KE X  
Grech IRA alttt

## MARS

FEROSTAS.

### SEMBLANSES.

1. En que s'assembla una flauta à una volta de la Sèu?
2. ¿Y es pins à molts d'amos de posessió?
3. ¿Y un gipó à un paragyo?
4. ¿Y un llit de tela à un' elevita?

JORDI DES RECÓ.

### PROBLEMA.



Ompli aquests setze daus amb sos números 1 fins à 16 y ses sumes verticals, horizontals y diagonals sian sempre iguals.

A. C. I. T.

### PREGUNTES.

1. ¿Quines germanes son que sempre que fan feyna se matan?
2. ¿A ne qui atupan més fort quant més alegria's té?
3. ¿Quines llàgrimes son que no son fyses des doló ni de s'alegria?
4. Quina es aquella Santa qu'està amb un Sant; té cap y no té coll; té brassos y no té mans; té pèu y no té canes?

JORDI DES RECÓ.

### ENDEVINAYA.

Ets bòmos fan le botxins

Y ses dòaes fan de lladres

No son casats y heu parexan

Y n' hi ha dins totes ses cases.

P.

(Ses solucions dissapte qui vè si som vius.)

5 MARS DE 1881.

Estampa den Pere J. Gelabert.